



Универзитетски клинички
центар Републике Српске

Завод за клиничку радиологију
Универзитетски клинички центар Републике Српске
Ул. Дванаест беба 66, 78000 Београд
Република Српска, Босна и Херцеговина
Тел. 051 342 690 Факс: 051 310 530
radiologija@zkc-bf.com

НАЛАЗ РАДИОЛОГА

Pacijent:	Mak Omerbašić	Pregled:	KT glave
Datum rođenja:	06.12.2018	Vrijeme pregleda:	16.06.2023 12:27

Poštovani,

Hvala Vam na povjerenju koje ste nam ukazali slanjem Vašeg pacijenta. Na Vaš zahtjev, pacijent Mak Omerbašić je pregledan na našem Zavodu. Pacijent je informisan u smislu člana 22, stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Nalaz Vašeg pacijenta je sljedeći:

KT GLAVE

Pregled rađen u nativnoj seriji slojevnih snimaka.

Pacijent upućen kao hitan.

Komparacija sa nalazom od 31.10.2022.

Stanje nakon plasiranja VP šanta parijetokcipitalno lijevo.

Komparativno sa prethodnim nalazom bočne komore su šire najveći LL dijametar desne je 1,2cm, prehodno 0,5cm, lijevo od ranije proširen okcipitalni rog izraženije proširin LL dijametra od 2cm, obostrano su naglašeni temporalni rogovi. IV moždana komora proširena sada 2,7cm, prije 2,4cm.

lumena.

Vrh drenažnog katetera okcipitalno moguće i dijelom u van komorne u toj regiji uočava redukcija parenhima i prošireni vanjski likvorni prostori ožiljno izmjenjeni.

Uočava se disgenezija korpusa kalozuma i posljedično izmijenjena građa bočnih komora.

Nema pomjeranja mediosagitalnih struktura.

Nema drugih KT vidljivih patoloških promjena.

Na koštanim strukturama trepanacioni otvor parijetalno posteriorno lijevo.

Unutar mastoidnih celula bez patološkog sadržaja.

Unutar PNS nema patološkog sadržaja.

Zaključak

-Stanje nakon plasiranja VP šanta, šireg unutrašnjeg komornog sistema komparativno sa prethodnim nalazom

dr T. Veriš-Smiljić,

Radiolog



načelnik Zavoda

Prof. dr S. Vujnović



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNIČA DR. MLADEN STOJANOVIĆ
PUBLIC HEALTH INSTITUTION HOSPITAL DR. MLADEN STOJANOVIĆ

PEDIJATRIJSKA SLUŽBA

KONSULTATIVNO SPECIALISTIČKA ZAŠTITA

AMBULANTA ZA PEDIJATRIJU

Matični broj: 0612018110046

Pacijent: OMERBAŠIĆ MAK

Datum prijema: 03.03.2023. 19:19

Broj protokola: 01-2023-025520/001359

Osiguranje: Da

Participacija: Ne

Šifra ljekara:

NALAZ I MIŠLJENJE SPECIJALISTE

Mak nije imao ponavljanih napada.

EEG u budnom stanju, trajanja 19 min


OA u okviru teta trake. Difuzni brzi beta ritam. Iritativna aktivnost CPO lijevo.

Dg. Idem

Th. Convulsiones (Iatak) R 56 NRS R 29
Hydrocephalus obstr. G 91.1 St. post VP scunt l. dex
St. post HIE gr. III St. post RD
Pantagam sir. 2x0,5 ml (po semi)

Th. u sl. ponavljanih napada lijevi bočni položaj , Daizepam, klizma 5 mg ili Buccolam 5 mg , otopina za usnu sluznicu (midazolam) javiti se u zdrav ustanovu ili nadležnom ljekaru. omogucen kontakt tel. putem.

Kontrola u neuropedijatrijskoja mb. za 6 mj sa nalazom EEG pp odmah


Dr. Radmila Brkić
pedijatar
klinički neurofiziolog
i epileptolog



03.03.2023.

Datum

Brkić dr Radmila

spec. pedijatrije - epileptolog



УНИВЕРЗИТЕТСКИ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТРАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
UNIVERSITY CLINICAL CENTRE OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

Organizaciona jedinica:

1182 URGENTNI CENTAR

11821 Odjeljenje hirurških ambulanti, reanimacije sa operacionim blokom

Broj protokola: 4469795/23

Datum: 03.07.2023

NALAZ I MIŠLJENJE

Ime i prezime pacijenta: **MAK (OMER) OMERBAŠIĆ** / Prijedor /

JMBG: 0612018110046

Dijagnoza:

Z988

Z988 Druga oznacena postoperativna stanja

St. post op et reop VP shunt

Disfunctio systematis

Indikovana revizija sistema.

Uraditi preoperativnu obradu i pregled anesteziologa, pripremiti od strane pedijatra.

Operacija se planira za 2 sedmice.

Ljekar:

Dr. Miroslav Lekimović, neurohirurg



REPUBLIKA SRPSKA
JZU Bolnica "Dr Mladen Stojanović" Prijedor
Adresa: Milana Vrhovca 1, 79101 Prijedor
Tel: +387 52 238 411, +387 52 238 422
Faks: +387 52 238 428
email: bolnica@prijedor.com

Organizaciona jedinica:

Odjeljenje pedijatrije
Odsjek pedijatrije

Broj istorije bolesti: 2072Datum: 02.07.2023 20:31:27**OTPUSNO PISMO**

Ime i prezime: MAK OMERBAŠIĆ (datum rođenja: 06.12.2018)

JMBG: 0612018110046

Adresa: ĆIRKIN POLJE, ĆIRKIN POLJE, BB

Period boravka u klinici od: 02.07.2023 do 02.07.2023 Ukupno dana: 1

Prijemna dijagnoza: R11 - Mucnina i povraćanje (Nausea et vomitus)

Otpusna dijagnoza: R11 - Mucnina i povraćanje (Nausea et vomitus)

Ostale dijagnoze: G911 Opstruktivni hidrocefalus (lat. Hydrocephalus obstructivus);
Nefunkcionalan WP shunt

Razlog prijema: povra'anje i ne mokrenje, te nefunkcionalan WP shunt

Glavne tegobe - sadašnja bolest: Ne mokri od juče. Juče bili na kontroli u beogradu. Uzimao tečnost ali povraća sve što uzme

Lična i porodična anamneza: Liječi se od hydrocephalus postchemoraghicus. Juče bili u beogradu kod dr raičević, na kontroli.

Vakcinisan nije redovno.

Nije alergičan na lijekove. Žive u prijedoru.

Objektivni nalaz: Afebrilan, dehidrisan. Pulmo et cor:Bo Neurološke sekvele osnovne bolesti. Abdomen mek, bezbola, bez organomegalije. ostali nalaz kao ranije.
nullZaključak i tok bolesti: Kod nas se urade lab. nalazi>CRP8 mg&L {uk> 4,9 mmolL Le> 18,8 * lz. 14,8%, gr. 80,8%,mono. 4,1%(Er> 6,35 hgb> 165 Hct> 0,46 MCV> 73,2 MCH> 26 MCHC> 355 Tct> 439
UY abdomena> metoriyam, te slabije napunjen m. mjehur, ne može se vidjeti. ostali nalaz uredan.
Urajen Rtg plu'a i nativna abdomena * nije o;itano(
Kod nas primio 80 ml 20% manitoila
Poslije toga bio dobar ,mokrio. Ve;eras ponovo povratio, pospan, te u dogovoru sa svojom doktoricom iy beograda se premje[ta na Kliniku banjaluka

Terapija: x

Preporuka za kontrolu: kod svog pedijatra nakon hospitalnog tretmana

Napomena: Premje[ta na Kliniku

Odjeljski ljekar

dr VLADO RADIĆ

Šef odsjeka

dr SVJETLANA SAVIĆ-STJEPANOVIĆ

Načelnik odjeljenja

dr SVJETLANA SAVIĆ-STJEPANOVIĆ